



Godišnji  
izvještaj | 2018.



---

EMBASSY OF SWEDEN

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je podržan od Švedske razvojne organizacije.  
CIN je vlasnik svih sadržaja navedenih u ovoj publikaciji i odgovoran je za njegovu objavu.

## **Donatori**



EMBASSY OF SWEDEN



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Kingdom of the Netherlands



Open  
Society Fund  
Bosnia & Herzegovina



**UK aid**  
from the British people



Norwegian Embassy

## **Partneri**

**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
BOSNA I HERCEGOVINA**

**MEDIACENTAR  
SARAJEVO**

**CPCD**  
Centar za promociju civilnog društva

**CCI**  
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA  
ЦЕНТРИ ЦИВИЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА

## **Skupština**

Aida Čerkez, predsjednica  
Mehmed Halilović  
Rosemary Armao  
Milenko Vočkić  
Nebojša Milanović

## **Izvršna direktorica**

Leila Bičakčić

## **Uredništvo**

Aladin Abdagić, glavni i odgovorni urednik  
Mirjana Popović, zamjenica urednika

## **Redakcija**

Azhar Kalamujić, Renata Radić-Dragić, Merima Hrnjica, Selma Učanbarlić,  
Sadeta Bajrović, Nino Bilajac, Jelena Jevtić, Nermina Kuloglija

## **Provjera činjenica**

Jasna Fetahović

## **Producija**

Mubarek Asani

## **Fotografija**

Dženat Dreković

## **Grafika**

Željko Todorović

## **Prevod**

Boris Mrkela

## **Administracija**

Aleksandra Zelić, finansijska menadžerica  
Damir Salihbašić, office menadžer

---

## **Adresa**

Centar za istraživačko novinarstvo  
Gabriele Moreno Locatelli 11  
71.000 Sarajevo, BiH

**Tel:** +387 33 560 040

**Fax:** +387 33 560 045

**E-mail:** info@cin.ba

**Web:** cin.ba



13

inicijativa za izmjenu  
propisa i praksi



6

istraža



5

presuda

## | Šta smo uradili u 2018?

CIN je u 2018. godini razotkrio brojne finansijske zloupotrebe javnog novca te nezakonite radnje političara, funkcionera i vlasnika firmi.

Policjske i pravosudne institucije su pokrenule istrage u kojima provjeravaju navode iz naših istraživanja.

Institucije su mijenjale pravila i prakse nakon objavljivanja priče o zloupotrebama naknada za političare, a pokrenute su i brojne inicijative za izmjene zakona i propisa.

Dobili smo i tri presude protiv institucija zbog nedostavljanja informacija.



**Milica Marković**  
predmet: nezakonit  
način obezbeđivanja  
stana i protučvrstnog  
korišćenja, te sudski  
spor dug 18 godina

## „Besplatan stan za Milicu Marković skupo platili građani“

Novinari CIN-a su otkrili kako je Vlada RS-a dugogodišnjoj državnoj parlamentarki iz SNSD-a Milici Marković mimo procedura kupila petosoban stan u Bijeljini. Ovaj stan je za Marković plaćen robnom rezervom mazuta, vrijednog skoro 150.000 KM. U kupovini su učestvovali direktori javnih preduzeća i aktuelni član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Direktori javnih preduzeća koji su učestvovali u kupovini stana su 2001. godine optuženi da su oštetili budžet RS-a u namjeri da Marković kupe stan. Međutim, 11 godina kasnije su oslobođeni optužbi jer Marković u tom trenutku nije bila formalna vlasnica stana, a budžet nije oštećen.

Novinari CIN-a su otkrili da je Milica Marković od 2016. godine upisana kao vlasnica stana i to na osnovu sudske odluke koja je donesena na osnovu izjava svjedoka: Dodika, Marković i direktora.

”Ona je odlično znala šta radi. Ona je htjela da dobije stan od 120 kvadrata džaba.“

**Miodrag Stojanović**  
advokat privatne firme "Welting"



**148.362 KM**

vrijednost mazuta kojim  
je plaćen stan



**120 m<sup>2</sup>**

stan u centru Bijeljine



**4**

sudska postupka u vezi  
sa kupovinom stana

80  
infografika6  
baza podataka4  
fotogalerije49  
video**801.186**pojedinačnih gledanja video  
sadržaja na YouTube kanalu

## Multimedijalni sadržaj

Naši čitaoci se mogu informisati o pričama i putem infografika koje na jednostavan način govore o temi koju smo istražili. Istraživanja smo objavljivali i u formi videopriča koje su reemitovale desetine televizijskih kuća u BiH.

Neke priče smo odlučili obogatiti i fotogalerijama kako bismo vjerodostojnije prenijeli činjenice i atmosferu sa terena i pomogli čitaocima da lakše razumiju probleme o kojima smo pisali.

Kreirali smo i šest novih baza podataka. Četiri baze su objavljene uz priče, ali i na posebnoj stranici na našem portalu.

U odnosu na prošlu godinu broj multimedijalnih sadržaja na [www.cin.ba](http://www.cin.ba) je udvostručen.



” Prilikom saginjanja me gušilo i trpio sam jedno 14 dana, mislio sam da su cigare. Al’ kad me je uhvatilo i bacilo i kad je crnilo na oči udarilo, nisam mog'o doći do kola svojih. ”

**Aldin Bejhanović**

berač željeza iz Tuzle

teški metali na zemljištu  
postrojenja HAK II u Tuzli:



**313,1 mg/kg**

prisustvo nikla

**40 mg/kg**

granična vrijednost



**1,42 mg/kg**

prisustvo kadmija

**1,0 mg/kg**

granična vrijednost



**23,6 mg/kg**

prisustvo arsena

**15 mg/kg**

granična vrijednost

## „Otrovni otpad pod nogama Tuzlaka“

Nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma nema pouzdane i kompletne podatke o vrstama i količinama opasnog otpada niti zna gdje su sve „crne tačke“ – mjesa zagađena opasnim otpadom. Federacija BiH nema plan upravljanja opasnim otpadom pa ni finansijska sredstva za rješavanje ovog problema.

Novinari CIN-a su otkrili da je hemijska industrija u Tuzli godinama stvarala opasni otpad koji nije propisno odlagan. Iako ovi pogoni već dugo ne rade, otpad koji može izazvati bolesti i smrt i dalje stoji u dvorištu postrojenja i okolicu, nadohvat ruke beračima željeza.

Novinari su pronašli ove lokacije i poslali uzorak ove zemlje na analizu. Rezultati su pokazali da je u njoj višestruko povećano prisustvo teških metala, opasnih po zdravље.

Zahvaljujući zakonima o slobodi pristupa informacijama, CIN je dokazao milionske zloupotrebe javnog novca.



1.000

zahtjeva godišnje



9

dobijenih presuda protiv  
institucija zbog nepoštivanja  
ZOSPI-ja



3

dobijenih presuda protiv  
institucija zbog nepoštivanja  
ZOSPI-ja u 2018. godini



## Borba za javne informacije

Naši novinari svake godine šalju stotine zahtjeva za slobodan pristup informacijama, tražeći podatke o potrošnji javnog novca. U većini slučajeva institucije izbjegavaju dati odgovore pa borba za informacije traje mjesecima. Ove godine smo dobili tri presude protiv institucija zbog nedostavljanja informacija.

- Okružni sud u Banjoj Luci poništo je rješenje banjalučkog Osnovnog suda kojim CIN-u nije omogućen pristup informacijama o zaradama advokata po službenoj dužnosti.
- Okružni sud u Trebinju je presudio u korist CIN-a u sporu koji je pokrenuo protiv Univerzitetske bolnice u Foči zbog nedostavljanja informacija o donacijama koje je primila bolnica u periodu od 2010. godine.
- Okružni sud u Banjoj Luci je uvažio tužbu koju je CIN pokrenuo prije četiri godine protiv Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a. CIN je zatražio koncesione ugovore o eksploataciji ugljena, istraživanju i eksploataciji vode te izgradnji termoelektrane u Stanarima kod Doboja.



" Nemam stan. "

### Refik Hankić

zastupnik koji ima  
dva stana u Sarajevu



**835.919 KM**

za kirije je uplaćeno stanodavcima



**201.995 KM**

za režije je uplaćeno zastupnicima



**608.613 KM**

za odvojeni život je  
uplaćeno zastupnicima



**363.735 KM**

za prevoz do kuće je  
uplaćeno zastupnicima

## „Prazni stanovi na teret budžeta“

Federalni parlament je za tri godine i pet mjesec dao oko 2,1 milion maraka za smještaj, režije, naknade za odvojeni život i prevoz zastupnika. Novinari CIN-a su otkrili da većina zastupnika ne koristi stanove koje im plaća Parlament i da u njima žive njihova djeca ili drugi ljudi. Oni stanove unajmaju od prijatelja, rodbine i poznanika.

Otkrili smo da Parlament za dva zastupnika plaća smještaj u Sarajevu, iako oni u ovom gradu imaju vlastite stanove. Da su to prijavili, Parlament ne bi trošio novac za kirije. Ovako je potrošeno skoro 33.000 maraka javnog novca za smještaj koji ova dvojica zastupnika nisu trebala.

Osim njih, ovu privilegiju je u 2018. godini koristilo još 50 zastupnika koji su uz smještaj imali pravo i na naknade za režije i odvojeni život. Nakon objavlјivanja naše priče pravila su se izmjenila. Zastupnici će ubuduće za korištenje naknada za odvojeni život morati dokazati da ne posjeduju nakretnine u Sarajevu.



\*

### Nino Bilajac

dobjitnik novinarske nagrade  
koju dodjeljuje organizacija  
SEEMO

\*

### LGBTIQ nagrada

Indeks jednakosti u  
zapošljavanju koju  
dodjeljuju „UN Women“ i  
kompanija „The Headhunter“

## Nagrade

Naši novinari svake godine dobijaju nagrade za istraživačko novinarstvo koje dodjeljuju prestižne međunarodne organizacije. Nagrade su priznanje o kvalitetu našeg rada, ali ujedno i naša obaveza da radimo bolje.

„South East Europe Media Organisation“ (SEEMO) je proglašio našeg novinara Nину Bilajca najboljim mладим новинаром у 2017. години. О пријавама из девет земаља одлуčивао је међunarодни жири који су чинили новинари и уредници из шест европских земаља. Bilajac је са колегом Jelenom Jevtić tokom 2017. године откrio да су делегати Federalnog parlamenta лајно пријављивали смјештај у Sarajevo и на основу тога добијали накнаде.

У 2018. години CIN је добио и награду за рavnopravnost u zapošljavanju koju dodjeljuje kompanija „The Headhunter“ uz подршку организације „UN Women“.

CIN je za 14 godina dobio više od 30 nagrada i priznanja.



” Ne bih se složio sa tvrdnjom da smo vrlo malo raspisivali konkurs. Ako to gledamo čisto formalno, to je tako. Međutim, većina onih koje smo primali je prošla ili ovu proceduru ili neku drugu. ”

**Mirsad Zaimović**

bivši generalni direktor „BH Telekoma“

## „Stranačke telekomunikacije u BiH“

Novinari CIN-a su u prošloj godini otkrili brojne nepravilnosti prilikom zapošljavanja u javnim telekomunikacijskim preduzećima te favorizovanje pojedinih firmi u postupku nabavki. „HT Eronet“ i „BH Telecom“ su godinama bez konkursa zapošljavali članove vladajućih stranaka i porodica uposlenika. Vlada FBiH je to dozvoljavala pa ostali građani nisu imali jednaku šansu za posao. Otkrili smo kako je Uprava „BH Telecom“ poništila konkurs i promijenila uvjete kako bi omogućila postavljanje kadrova vladajućih stranaka na ključne pozicije u ovom preduzeću.

Otkrili smo i da je „BH Telecom“ uložio najmanje 35,8 miliona maraka u poslovnu zgradu u centru Sarajeva, ali u nju nije uspio smjestiti sve radnike administracije, kako su planirali. Prodavac zgrade – sarajevska građevinska firma OKI – je favorizovana prilikom izbora na tenderu. Također smo otkrili da su u „BH Telecomu“ pokušali zataškati milionski dug koji je nastao izdavanjem dopuna za mobilne telefone privatnoj firmi „Trafik“ iz Kaknja.

zapošljavanje bez konkursa  
članova vladajućih stranaka i  
porodica uposlenika



**35,8 miliona KM**

vrijednost kupljene zgrade  
favorizovanom nabavkom



**1,2 miliona KM**

zataškavanje duga  
privatne firme



**1.130**

objava priča u drugim medijima



**685**

puta su portali prenijeli našu priču



**425**

puta su naše priloge  
emitovale različite TV kuće



**20**

puta su naše priče  
objavljene u printanim medijima

## Saradnja drugih medija i CIN-a

Istraživačke priče CIN besplatno ustupa svim printanim, internetskim i elektronskim medijima, uz obavezno navođenje izvora i nemjenjanje sadržaja. Zabilježili smo da su se priče, videosadržaji, grafike, izjave i nastupi novinara u javnosti te reobjave starijih priča u drugim medijima u 2018. godini pojavili više od 1.600 puta.

CIN je ove godine značajno povećao videoprodukciju zbog čega su naši video-prilozi na različitim televizijama emitovani više od 400 puta. Ovome je svakako doprinio i ugovor o saradnji sa međunarodnim emiterom „Voice of America“ koji naše priloge emituje u svojoj emisiji „Studio Washington“ koju preuzimaju brojne lokalne TV kuće u BiH.

Pored elektronskih, naše priče su objavljivali i printani mediji te deseci portala u zemlji. Na ovaj način provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, dopiru do velikog broja građana i građanki.



”Možda ja i mogu staviti drugi reagens unutra, ali ako ja nešto spržim, pokvarim, niko neće iza mene stati.”

### Aleksandra Pejčić

šefica Laboratorije Bolnice „Gradiska“ kaže da mora koristiti originalne reagense proizvođača opreme



**2,2 miliona KM**

vrijednost donirane laboratorijske opreme bolnicama



**14,7 miliona KM**

vrijednost nabavki reagensa i potrošnog materijala za doniranu opremu



bez konkurenčije sklopljen ugovor sa sedam bolnica

## „Privatnici profitirali donirajući bolnicama“

Novinari CIN-a su otkrili da su privatne firme kroz donacije bolnicama osigurale sebi milionske poslove na javnim nabavkama.

Otkrili smo da su firme donirale medicinske aparate bolnicama, nakon čega su im prodavale potrošni materijal bez kojih ti aparati ne mogu raditi. Ti ugovori donose firmama poslove koji su višestruko vredniji od poklonjenih aparata - za 2,2 miliona KM vrijednosti donacija dogovorili su posao vrijedan skoro 14,7 miliona KM.

Ugovore o nabavkama sa sedam bolnica firme su sklapale najčešće pregovaračkim postupkom, dakle bez konkurenčije. Ovakav način nabavke nije u skladu sa zakonom koji predviđa jednak tretman za sve dobavljače. Zdravstvene ustanove imaju obavezu ispitati tržište u vezi sa nabavkom potrošnog materijala koji ide uz donirani aparat. Međutim, oni to nisu radili.



najgledanije videopriče  
na Facebooku:

**572.675**

„Borci protiv boračkih organizacija“

**458.526**

„Prazni stanovi na teret budžeta“

**240.995**

„Besplatan stan za Milicu Marković  
skupo platili građani“

**203.008**

„Bijeli hleb – nije dobio  
samo ko nije tražio“

## | CIN na društvenim mrežama

Svake godine sve više građana i građanki čitaju naše sadržaje na društvenim mrežama. U 2018. godini smo našim pratiocima uz priče ponudili mnogo više video i grafičkih sadržaja koji su imali skoro osam miliona pregleda.

Također, mnogo čitalaca prijavljuje korupciju i negativne pojave putem društvenih mreža. Neke od tih prijava su postale dio priča koje je CIN objavio u ovoj godini.

Našim čitaocima zahvaljujemo na povjerenu i podršci.



**38.000**

čitalaca prati CIN  
na Facebooku



**4.000**

čitalaca prati CIN na Twitteru



” Ja sada mogu otići na 1.600 udruženja. Od njih 1.000 nema adresu, nema kontakt - telefon, nema ništa (...) mogu doći, poljubiti vrata i vratiti se. ”

**Amel Pervan**  
veteran

boračka udruženja od  
2012. do 2018. godine  
iz budžeta dobila



**53,2 miliona KM**  
u Federaciji BiH



**27,4 miliona KM**  
u Republici Srpskoj



**2,5 miliona KM**  
U Brčko distriktu

## „Keš predsjedniku, borcima mrvice“

Novinari CIN-a su otkrili da je u Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona zloupotrebљivan budžetski novac skoro cijelu deceniju. Za svoj rad za šest godina dobili su oko milion maraka iz kantonalnog budžeta.

Bivši predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Niaz Hodžić je u bijegu, a optužen je za pronevjeru 136.200 KM namijenjenih Savezu. Iako je ranije osuđivan za zloupotrebu položaja, Skupština Saveza nikada nije donijela odluku o njegovoj smjeni niti je nadležno ministarstvo uskratio finansiranje ovoj organizaciji.

Savez se preko općinskih organizacija brine o statusu oko 20.000 bivših boraca. CIN pokazuje da je najveći dio novca potrošen na plaće, doprinose, dnevnice i reprezentaciju rukovodstva Saveza, dok su borcima ostajale mrvice.

U BiH je registrovano skoro 1600 udruženja proistaklih i zadnjeg rata.



baze podataka u 2018.



### 976 miliona KM

dodijeljenih sredstava za poticaje u BiH



### 83 miliona KM

izdvojeno za finansiranje boračkih organizacija u BiH



### 35,8 miliona KM

primanja izabranih predstavnika u PSBiH i PFBiH (2014-2018)



## | CIN-ove baze podataka - izvor informacija

CIN svake godine objavljuje nove baze podataka i ažurira postojeće. Baze sadrže hiljade provjerjenih informacija i autentičnih dokumenata koje institucije nastoje sakriti od javnosti. One omogućavaju građanima i građankama da se na brz način informišu o različitim oblastima, ali i da dođu do podataka kojima često nemaju pristup.

U ovoj godini objavili smo šest novih baza: „Donatori medicinske opreme“, „Procjene sudskih vještaka“, „Finansiranje boračkih udruženja“ i „Finansiranje boračkih zadruga“. Objavili smo i bazu poticaja koja sadrži podatke o skoro milijardu KM dodijeljenih za poticaje. Ove godine smo ažurirali bazu „Imovina političara“ kojoj smo dodali nove profile važnih političkih ličnosti i jednu podbazu o ukupnim primanjima izabranih zvaničnika. Na našoj internet-stranici možete pronaći i baze o javnim nabavkama, utrošku budžetskih rezervi, privilegovanim naknadama političara i funkcionera - „bijelom hljebu“, zaradama advokata po službenoj dužnosti, energopotencijalu u BiH itd.